

Crna Gora

SKUPŠTINA CRNE GORE

-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-

Broj:09-1/25-9/2

EPA 808 XXVIII

Podgorica, 2. februar 2026. godine

## SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, sa 103. sjednice održane 2. februara 2026. godine, podnosi

### IZVJEŠTAJ

#### o razmatranju PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

U uvodnom obrazloženju, predstavnik predlagača zakona, upoznao je Odbor da je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama pripremljen u cilju potpunog usklađivanja crnogorskog regulatornog okvira sa finalnim EU standardima i sa propisima iz oblasti bankarstva. Ukazao je da su ovim Predlogom zakona obuhvaćeni neophodni zahtjevi iz oblasti digitalne operativne otpornosti finansijskog tržišta (Direktiva 2022/2556 i Regulativa 2022/2554-DORA paket), novog okvira u pogledu regulisanja kriptoomovine (Regulativa 2023/1114- MiCA), novi tzv. finalni standardi u vezi sa zahtjevima za kapital za kreditne institucije (CRD VI/CRR III paket), uključujući i posljednje izmjene koje donosi reforma EMIR 3 (tržište derivata i CCP- a u vezi sa rizikom koncentracije), što će dodatno doprinijeti daljem prudentnom ponašanju i efikasnom poslovanju kreditnih institucija i na taj način imati pozitivan uticaj i na zdrav i stabilan bankarski sistem odnosno finansijski sistem u cjelini. Takođe, je istakao da se predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, uvodi jasan regulatorni tretman za subjekte za koje je planom sanacije isključivo planiran stečaj, a ne sanacija; uvode zahtjevi kreditnim institucijama za sve aktivnosti u vezi sa elektronskim novcem, kriptovalutama i tokenima, vezanim za imovinu, uz nadzor Centralne banke Crne Gore već od postupka licenciranja; jača obuhvat supervizijskih ovlaštenja i precizira i jača mehanizam revizorskih mjera koje može da naloži regulator; doprinosi efikasnijem i pouzdanijem sistemu upravljanja u kreditnim institucijama; jača sistem upravljanja rizicima kroz dodatno preciziranje pojedinih kategorija rizika, poput zahtjeva za odgovarajućim mjerama za utvrđivanje, upravljanje i praćenje rizika koncentracije, koji proizilazi iz izloženosti prema centralnim drugim ugovornim stranama; uvodi obaveza za subjekte iz treće države, koji žele pružiti osnovne bankarske usluge, uspostavljanja i registrovanja filijale, naročito ako njihova aktivnost ima značajan uticaj izvan jedne države članica i ako predstavlja rizik za stabilnost.

Na Odboru je konstatovano da se usvajanjem ovog Predloga zakona vrši potpuno usklađivanje crnogorskog bankarskog pravnog okvira sa finalnim EU standardima i propisima iz oblasti bankarstva, čime se potvrđuje uspješno ostvarivanje obaveza preuzetih u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u vezi sa pregovaračkim Poglavljem 9-Finansijske usluge.

U skladu sa članom 67 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a na sugestiju predlagača zakona, sjednici su prisustvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore.

Odbor je, nakon izjašnjavanja, sa sedam glasova „za“ odlučio da predloži Skupštini **da usvoji** Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Velimir Đoković.

**PREDSJEDNIK ODBORA**

Boris Mugoša

